


Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPOTREBE DUVANSKIH
PROIZVODA

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda**, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na drugoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2015. godini, dana 28. decembra 2015. godine.

Broj: 01-40/2
Podgorica, 12.01.2016.

PREDSJEDNIK CRNE GORE
Đilip Vujanović

The image shows the official seal of the President of Montenegro, which is circular and contains the text "PREDSJEDNIK CRNE GORE" and "ДЖИЛИП ВУЈАНОВИЋ" in Cyrillic. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na drugoj šednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2015. godini, dana 28. decembra 2015. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPOTREBE DUVANSKIH PROIZVODA

Član 1

U Zakonu o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda („Službeni list RCG“, broj 52/04 i „Službeni list CG“, br. 32/11, 47/11 i 28/12) član 1 mijenja se i glasi:

„Ovim zakonom se, u cilju zaštite života i zdravlja ljudi, propisuju mjere za smanjenje i ograničavanje upotrebe duvanskih proizvoda, sprječavanje štetnih posljedica upotrebe duvanskih proizvoda, kao i sprječavanje izlaganja sekundarnom duvanskom dimu i obezbjeđivanje vazduha bez duvanskog dima.“

Član 2

U članu 6 stav 1 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka, koja glasi:

„1a) **sekundarni duvanski dim** je dim koji se ispušta na zapaljenom kraju cigarete ili iz drugih duvanskih proizvoda u kombinaciji sa dimom koji pušač izdiše.“

Tačka 4b mijenja se i glasi:

„4b) **pušenje** je posjedovanje ili rukovanje upaljenim duvanskim proizvodom, bez obzira da li se dim aktivno udiše ili izdiše.“

Tačka 6 mijenja se i glasi:

„6) **duvan za oralnu upotrebu** je svaki duvanski proizvod za oralnu upotrebu, osim onih koji su namijenjeni za šmrkanje ili žvakanje, izrađeni u cjelosti ili djelimično od duvana, u obliku praha ili čestica ili u bilo kakvoj kombinaciji tih oblika, posebno onih u vrećicama ili poroznim vrećicama.“

Član 3

U članu 9 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi:

“2) na zadnjoj strani:

- “Pušenje prouzrokuje devet od deset slučajeva raka pluća”;
- “Pušenje prouzrokuje rak usne duplje i grla”;
- “Pušenje šteti plućima”;
- “Pušenje prouzrokuje infarkt”;
- “Pušenje prouzrokuje moždani udar i invalidnost”;
- “Pušenje prouzrokuje zakrećenje arterija”;
- “Pušenje povećava rizik za nastanak sljepila”;
- “Pušenje šteti zubima i desnama”;
- “Pušenje može ubiti vaše nerođeno dijete”;
- “Vaš dim štetan je za vašu djecu, porodicu i prijatelje”;
- “Djeca pušača imaju veće izgleda da počnu da puše”;
- “Prestanite da pušite - ostanite živi za svoje najbliže”;
- “Pušenje smanjuje plodnost”;
- “Pušenje povećava rizik za nastanak impotencije”.

Član 4

Član 19 mijenja se i glasi:

„Zabranjena je prodaja:

1) duvanskih proizvoda:

- u javnom prostoru u kome se obavlja vaspitno-obrazovna i zdravstvena djelatnost;

- u apotekama i specijalizovanim prodavnicama za medicinska sredstva;

- u javnom prostoru sportsko-rekreativnih objekata;

- iz automatskih aparata;

- uz davanje posrednih ili neposrednih povlastica kupcima ili nekom trećem licu, kao što je davanje poklona, premija, sniženog trgovačkog rabata ili prava da se učestvuje u nagradnoj igri, lutriji ili takmičenju;

- koji sadrže oznake, riječi ili izraze koji upućuju na to da je ta vrsta manje štetna od drugih (npr. "low tar", "light", "mild", "ultra light", odnosno "nizak katran", "laki", "blagi", "ultra laki" i druge slične oznake);

- na način koji kupcima omogućava samoposluživanje sa izloga maloprodajnih objekata;

2) cigareta pojedinačno ili u pakovanjima koja sadrže manje od 19 cigareta;

3) duvana za oralnu upotrebu.“

Član 5

Član 24 mijenja se i glasi:

„Zabranjeno je pušenje u javnom i radnom prostoru, kao i izlaganje drugih lica sekundarnom duvanskom dimu, u skladu sa ovim zakonom.“

Član 6

U članu 32 stav 1 tač. 9 do 16 mijenjaju se i glase:

„9) prodaje duvanske proizvode u javnom prostoru u kome se obavlja vaspitno-obrazovna ili zdravstvena djelatnost (član 19 stav 1 tačka 1 alineja 1);

10) prodaje duvanske proizvode u apotekama ili specijalizovanim prodavnicama za medicinska sredstva (član 19 stav 1 tačka 1 alineja 2);

11) prodaje duvanske proizvode u javnom prostoru sportsko-rekreativnih objekata (član 19 stav 1 tačka 1 alineja 3);

12) prodaje duvanske proizvode iz automatskih aparata (član 19 stav 1 tačka 1 alineja 4);

13) prodaje duvanske proizvode uz davanje posrednih ili neposrednih povlastica kupcima ili nekom trećem licu, kao što je davanje poklona, premija, sniženog trgovačkog rabata ili prava da se učestvuje u nagradnoj igri, lutriji ili takmičenju (član 19 stav 1 tačka 1 alineja 5);

14) prodaje duvanske proizvode koji sadrže oznake, riječi ili izraze koji upućuju na to da je ta vrsta manje štetna od drugih (npr. "low tar", "light", "mild", "ultra light", odnosno "nizak katran", "laki", "blagi", "ultra laki" ili druge slične oznake) (član 19 stav 1 tačka 1 alineja 6);

15) prodaje duvanske proizvode na način koji kupcima omogućava samoposluživanje sa izloga maloprodajnih objekata (član 19 stav 1 tačka 1 alineja 7);

16) prodaje cigarete pojedinačno ili u pakovanjima koja sadrže manje od 19 cigareta (član 19 stav 1 tačka 2);“.

Poslije tačke 16 dodaje se nova tačka, koja glasi:

„16a) prodaje duvan za oralnu upotrebu (član 19 stav 1 tačka 3);“.
St. 4 i 5 brišu se.

Član 7

U članu 35 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) puši u javnom i radnom prostoru i izlaže druga lica sekundarnom duvanskom dimu, u skladu sa ovim zakonom (član 24);“.

Stav 2 briše se.

Član 8

Proizvođači i uvoznici duvanskih proizvoda dužni su da istaknu i prilagode upozorenja u skladu sa članom 9 ovog zakona, u roku od 36 mjeseci od dana donošenja propisa iz člana 9 stav 4 ovog zakona.

Duvanski proizvodi kojima na pakovanju nijesu istaknuta upozorenja u smislu stava 1 ovog člana mogu se stavljati u promet 24 mjeseca od isteka roka iz stava 1 ovog člana.

Član 9

Propis iz člana 9 stav 4 ovog zakona uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 10

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 28-2/15-1/4

EPA 832 XXV

Podgorica, 28.decembar 2015.godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 25.SAZIVA

